



# Киэнник дьууллэһинигэ анаан бэчээштэнэр

## Үөрэнээччилэри үлэбэ үөрэтиини — реформа көрдөбүллэрин таһымыгар

### Народнай депутаттар оройуоннаабы Советтарын VII сессиятыгар киллэриллэр дакылаат

Уопсай орто уонна профессиональнай үөрэхтээһин оскуолатын реформатын олоххо киллэрин үбүс сылыгар барда. ССКП XXVII съези нуруот үөрэтиини кэсниллэрин быһаарыыга, үүнэр көлүөнэни коммунистическай тымыга итинни салгыт туссары стратегическай, научнай өттүнэн төрүттөмүт дьонуннаах урууларын ылына. Бу дьаһаллар хас биирдик советскай киһи, хас биирдик дьонуннаах төрүт интэрнэтиринэ, добу социальнай-экономическай уонна духовнай сайдыытын сипит-хопут наадыйымыларын быһаарымылар.

Реформа үөрэтин ис көһөһүн, үөрэх быһаанын уонна программаларын, ньымаларын, формаларын уонна средстволарын тупсарыны өтүһүнэ, саамай кылаабына, оскуола олобу кытта сибээһин салгыт бөрөгөтүүнү көрөр. Бу сылынан оскуола үөрөһүн бөддөһүн биир сылынан уһатын, өбөлүрү ала сөөстөрүттэн үөрэтингэ кирип, үлэ уруонтары чаһын кэбэти, оскуодалары, профтехучилищелары аныгылыы техническай оборудованинан хааччылыы, компьютернай үөрэтингэ сыйыа кирип бэлэттэнэ. Уопсай орто үөрэх идэни биирэр профессиональнай орто үөрэтин ситэриллэн бэрлэлэрэ принципнай суолталаах.

Оройуонга реформа көрдөбүллэрин олоххо киллэрингэ ССКП райкомун 1985 с. балаган мѳн 24 күнүгэр буолбут тохсус пленумун уураада, райсовет II сессиятын «Уопсай орто уонна профессиональнай үөрэхтээһин оскуолатын реформатын сүрүн туһаайымыларын туһунан» быһаарымылар төрүт буолаллар.

Аспыт үс сылга оройуон оскуодаларыгар уонна 13 №-дээх СПТУ-да үөрэнээччилэри үлэбэ үөрэтингэ, итиннигэ, идэни биирингэ туох үлэни мытан кэллэбит, туох кыайтарбата?

Оройуон бары орто уонна адыс кылаастаах оскуодалара, СПТУ туһаанынаах базовай хаһаайыстыбалары, предприятие-лары кытта кэснилээх хардарыта дуоабар түһэрсэн үлэни салаастаатылар.

Бу өттүнэн ордук Чурапчы совхоз (директор Михайлов Н. Г., партком секретара Саргыдаев А. Р., профком председателе Манаров К. В.) оскуодаларга көмөлөөх, кэснилээх үлэни мытар. Совхоз салалтата оскуола бөлүгүрүстөрүн кэснилээхтик быһаарарга маалды дуулар. Манна үлэит иди уонна кэһээһини специалисттар оскуолаттан тахсаллары үчүгүйдик өйдууллэр. Совхоз билгини 55 ыччат илэ баһылыгыгар көмөлөөр. Үрдүк үөрэхкэ—20 киһиэхэ, орто анал үөрэхкэ—23, СПТУ-га—3 киһиэхэ сыллата 26 тыһ. солкуобайдаах стипендияны төлүүр. Бу студенилар адыһах сылынан совхоз производствотыгар кэллэхтэрэ.

Кэһини үс сылга «Чурапчы» совхозна Сылан, Кытаанах, Чурапчы орто оскуодаларын 116 выпускниктара производствода үлэни таһыстылар. Кытаанах, Арылаах оскуодаларын үлэ-сыһыалаах лааһырдарын баадалары быһаарылына. Совхоз территориятыгар бары детсадтар, оскуодалар, интернаттар котельнайдар совхоз үбүнүн өрөмүөннээлэр. Ол курдук, бийыл Арылаахха, Сыланга котельнайдар өрөмүөннэригэр 23 тыһ. солк. үл-харчы уонна матырыйал ороскуоттаана.

Көрдөрөн үөрөтөр пособнелары булуһууга, өбөлүрү үлэбэ үөрэтингэ, итиннигэ аналдаах тариллэри булуһууга совхоз 3 сыл устата 89 тыһ. солк. ороскуоттаата.

Карл Маркс аатынан совхоз салалтата Одьулуун орто оскуолатыгар үөрэнээччилэри үлэбэ

бурдара киһикити бөдөһөнү тардара наада.

Уопсай орто уонна профессиональнай үөрэхтээһин оскуолатын реформата ыччаты үлэбэ үөрэтинни, итинни оһорон таһаарылаах үлэни кытта сибээстээһин уонна көдбөһүн Ленинскэй принциптэр туһаайда. Оһоо олоһуран үөрэтинни, итинни сага үрдүк таһымга таһаарыы сөрүгүн туруорда. Чуолаан, оскуодаларга үлэ уруонтарыгар сыһан тосту уларытыахтаах, үөрэтин аныгы методикага кириэхтээх.

Оройуон оскуодалара үлэ уруогун учууталларынан сүһүнүн хааччылынылар. Барыта 23 анал үөрэхтээх учуутал үлэни сылдьаллар. Өсөөтүр реформа иһинэ үлэ уруогар нэһилээ 1 чаас бэрлэлэр эбит буоллабына, билгини 3-4 чаас бэрлэлэр буолда. Ити үөрэнээччилэри үлэ бастаы үөрүйэхтэрингэр уһуйарга кыахтары үөскөтөр. Оһооха мастерскойдар мастан, тимиртэн оһоһунтары чочуйарга аналдаах станоктарынан хааччылан тураллар.

Ол эрэри үлэ уруонтары учууталларыгар оскуола салайааччылар да, районо да көрдөбүдү мөлтөхтүн туруораллар. Уруокка сылдыы адыһах, учууталлар айыллыбыт итээстэри быһаанын туораталлар. Үлэ уруогун учууталара биир сиргэ олоһуран үлэбэһиннэрэ мөлтөх. Холобур, IV-VIII кылаастарга 23 учууталтан 7-гэ бийыл сага анааһа. 8 учуутал бастаы-иһик сылларын үлэлиилэр.

Учебнай мастерскойдар инструменнара дьадагы, сүтэр-оһор. Оһоо үксүгэр ким да эппэтинни суллат. Учууталларан программаны толоруу кытаанахтын ирдэмэт. Ол түмүгэр үлэ оскуодаларга үлэ уруонтара күһүн-саас хаһаайыстыбанын үлэри толорууга кубулуйаллар. Оттон программа көрдөбүлүн VII-VIII кылаастар үөрэнээччилэри үлэ уруонтарыгар базовай хаһаайыстыбалар, детсадтар доһуус сакаастарын толорон үлэ үөрүүтүн биллэхтээхтэр эбээт. Аспыт үөрэх дьылыгар Диринг, Сылан, Кытаанах орто оскуодалара туһаанынаан 250—700—209 солк. хаһаайыстыбанын инвентардары оһорон атымыта таһаардылар. Атын оскуодалар төһөнү оһорбуттара чуолкайданмаата, оһооха районо хонтуруолу олохтоһото.

Сипири, курдьэни, олоһуну, кыраабылы, ныйрай клеткатын, о. д. а, үлэ уруонтарыгар оһоруохка сөп. Совхозтар, промышленнай предприятиелар оскуодалар мастерскойдарын матырыйалынан хааччылаахтары наада. Үөрэх дьыла садаланытыгар үөрэнэр мастерскойдарга сыл устата үлэ уруонтарыгар туттулар чараас уонна халык хантаһынныри совхозтар куустэрини сөдөһүнкэ-лааһа. Оттон оскуодалар көмө матырыйалларынан хааччылаахтаахтар. Бүгүнгү күн көрдөрүүнүн, оскуодалар бөдүүнүсүбаны оһорон таһаарарга бөлөмө суох оһороллор.

Үлэбэ үөрэтин, итинни учебнай-материальнай базаны тарыһына маһнайгы сөмэй хардылар оһоһулуһулар. Орто уонна адыс кылаастаах оскуодалар учебнай мастерскойдарыгар 162, совхозтарга, предприятиеларга 52 үлэһин үөрэнэр миһасталар бэлэмнэһилэр. Оттон IV-VII кылаастарга үлэбэ үөрэтин, итинни тирээн турар соруһтара ханныктары?

Вастаган туран, материальнай базаны кэһэтин, туттуу буолуһуах I-III кылаастар үөрэнээччилэрин үлэбэ үөрэтин кабинета 10 оскуолада, хааччылыы айгыһин үлэтигэр үөрэтингэ аналдаах кабинеттар 15 оскуолада, идэбэ туһаайыы учебнай-историческай кабинеттара 12 оскуолада олох да тарилла

иликтэр. Итинни райсовет исполкомун туһаанынаах быһаарымыта толоруллубата. Оскуодалар уонна базовай тарилтэлэр салайааччыларга үлэбэ үөрэтинни базаны кэһэтинни ханна да ыһпатылар. Ол түмүгэр сага үөрэх дьылыгар IV-VI кылаастар үөрэнээччилэрин сага программанын үлэбэ үөрэтинни-итинни сөһтөөх үлэһин рабочай миһасталар, үөрэнэр кабинеттара суох салаастаыбыт. Бу итээбэ XII пиллетка сылларыгар туоратылаахтаах.

Иһиктинни, учууталлары биир сиргэ олоһуран үлэбэһинни районо биир сүрүн соруу быһытынан быһаарылаах.

Үлэ уруонтарыгар оскуодалар администрациялара быһаанынаахтык сылдьан учууталлар методическай өттүнэн үүнүүдэригэр көмөнү оһоруоһуахтар. Оскуола өбөлүрү олохтоох матырыйалтан нуруот туттар промышленнай уонна хаһаайыстыбанын тариллэрин төһөнү оһоруоһуахтарыгар районо соруулар тирээрэ ирдэнэр. Оһоһунтары көрүү-көһүрүү тарыһын мытыы эһиэ быһаанынаахтаах.

Үөрэнээччилэри кыра кылаастартан үлэбэ үөрэтингэ, маһнайгы оһыттары оһорорго оскуола таһынаагы оһыттай участантар суолталара улахан. Бу үлэни оскуодаларга биологичууталлар баһылаан-һоһулуһун мытыахтаахтар. Уруогунан эрэ мунгурдаммакка, ылыт билгини практиккада бэрэбэркэһинер хаһысхалаах үлэни мытар биологичууталлаах оскуола, этэргэ дьылы, тэлгэһиттэн биллэр. Кэһини сылларга пришкольнай участантар суолталарын көтөбүүтэ Кытаанах, Диринг, Чурапчы орто, Чурапчы адыс кылаастаах оскуодаларыгар бастаы хардылар оһоһулан эрэллэр. Чурапчы адыс кылаастаах оскуолатын (биологичууталлар Евграфова Т. С., Слепцова М. В., наставник агроном Ермолаев В. Ф.) 360 кв. м. иһиктеп тепличной хаһаайыстыбатыгар хас биирдик кв. м. 7 кг оһурсу үүннэриһинэ. Бу оройуонга бастың көрдөрүү. Участант үлэтигэр «Чурапчы» совхоз көмөлөөр. Ол түмүгэр совхозна 5 тыһ. солк. доһуот кирдэ. Сайын устата үс сезонна 75 ово оскуола оһыттай участантар айымнылаахтык үлэһэтэ. Пришкольнай участант бийылгы көрдөрүүтэ маһнайгы оһурсу—2938 кг, халпымыта—896,5 кг, помидор—434,5 кг, хөрүһөнүү—1930 кг. Манна хөрүһөнүү расадада үүнэрин улаханнык баһиринэ. (Бу оһыты биирдиклөө да хаһаайыстыбалар, коллективтар да туһааныахтары сөп). Оһооха агроном Ермолаев В. Ф. наставник быһытынан, үлэни быһаччы салаймыта улахан көмөнү оһордо.

Ол эрэри пришкольнай участантар үлэһини таһыма одус намыһах, көрдөбүлгэ эппэһтээбэт. 11 орто, 6 адыс кылаастаах, 3 начальнай оскуодалар оһыттай участантарын уопсай иһиэ бэра суоға 8 га. Үүнүү одус кыра. Бийыл оскуодалар оһыттай участантарга 1 кв. м. баара-суоға 118 гр. үүнүүнү көмүдулар. Оттон теплицадан 1 кв. м. 3 кг оһурсу хомуллубута, биллэн туран, ким да астыаннарбат. Участантарга бастаыаннай үлэһин үөрэнээччи одус адыһада эһиэ улахан итээбэ. Холобур, Амма орто оскуолатын участантар бийыл сайын сыччак 8 эр үөрэнээччи үлэһэтэ. Оттон Арылаах (Кардашевский Н. Н.), Чакыр (Флегонтов Е. Л.), Сылан (Романов А. П.) оскуодаларын участантара олох да үлэһэтэһилэр. Бу тулуйуллубат итээбэ туоратылаахтаах.

Оскуодалары оһыттай участантар үлэһин билгини көрдөбүлгэ эппэһттир таһымга таһаарар соруу туран. Ол иһиктэн, хас биирдик оскуола биир-иһи гентардаах оһыт оһо-

роу сирдээх буоларын ситиһиэхэ. Оһыттай участант уу чугаһыгар олохтоһуоһуах, эбэтэр насөһунан ууну быраһтарымы быһаарылаахтаах. Пришкольнай участантга үлэһин өбөлүрү эрдэттэн наарданан, бэлэмнэһин үлэ быһымыгыттан барыахтаах. Иһиктин биологичууталлар үлэһини сыналааһыны оскуола таһынаагы оһыттай участантар үлэһини кытта сибээһтээхтэ.

Реформа көрдөбүлүнэн, орто оскуоланы бүтэрээччи хайаан да биир идэни баһылаахтаах. Аспыт пиллетка сылларыгар базовай совхозтар, промышленнай тарилтэлэр үөрэнээччилэри үлэбэ үөрэтингэ, итиннигэ маһнайгы хардылары оһорбуттара. Бары орто уонна адыс кылаастаах оскуодаларга рабочай идэбэ дирингэтэн үөрэтин утумнаахтын олоххо кирдэ.

Практика көрдөрүүнэн, үрдүк уонна орто үөрэхтээх нуруот хаһаайыстыбатын специалястарын бэлэмнээһингэ предмети дирингэтэн үөрэтин көдүүстээбэ дакаастанна. Сылан орто оскуолатыгар нуучча тылын уонна литературатын дирингэтэн үөрэтин ахсыс сылын, Чурапчы, Диринг орто оскуодаларыгар математиканы, биологияны, химияны дирингэтэн үөрэтин төрдүс сылын ситиһинлээхтик кытылар. Үөрэнээччилэргэ тыа хаһаайыстыбатын, педагогическай, техническай, медицинскай онтон да атын үрдүн уонна орто үөрэх заведениеларыгар идэни сөһтөөхтүк талалларыгар хайысха бэрлэлэр. Кэһини үс сылга үрдүк уонна орто үөрэх заведениеларыгар орто оскуоланы бүтэрээт оройуон үрдүнэн туһаанынааһынан 151 уонна 57 үөрэнээччи кирибиттэн 126-та уонна 39-на—Сылан, Диринг, Чурапчы орто оскуодаларын, уонна интернат-оскуоланы бүтэрбиттэр.

Үөрэнээччини идэбэ үөрэтин 1978 сылтан садаламмыта. Оскуолан 1980 сыллаахха квалификациянай экзаменнары түөрт рабочай идэбэ орто оскуоланы бүтэрээччилэр 39,9 бырыһыаннара туттарбыт буоллахарына. 1982 сылтан адыс, рабочай идэбэ үөрэнээччилэр 90-тан тахса бырыһыаннара туттараллар. Ол иһингэр тыа хаһаайыстыбатын идэлэригэр 55-60 бырыһыаннара, XI пиллетка сылларыгар 900 үөрэнээччи орто оскуоланы бүтэриллэригэр механикатор, массынаанан маһин оператордарын, сөһү итинни үлэһитэрин, оһуруоттуттар идэлэри иһиллэр. Реформа иһинни иһи кылыгар 350 оһо тыа хаһаайыстыбатын рабочай идэлэригэр үөрэнэн экзамены туттардылар, ол иһингэр 1986 сылга—181 үөрэнээччи.

Оскуодаларга производственай үөрэхтээһин учуутал-инструктордарын, маастардарын хаһаайыстыбанын састааба сыл ахсын тулсан иһэр. Ол курдук, билгини 8 рабочай идэбэ 27 анал үөрэхтээх специалист үлэһит. Билгини 3 инженер-механик, 6 ученый-зоотехник, 2 технолог, 1 ветеринар, техниканы үөрэтэр үрдүк үөрэхтээх 2 учуутал үлэһитлэр. Производственай үөрэхтээһингэ билгини үлэбэ дьулуурдарын бүтүнүү өрө итиннигэр анаабыт Федосеев Н. Г., Иванова Л. И. (Диринг), Дьячковский С. С. (Кытаанах), Захарова М. К. (Сылан) ахсаабат сыраларын бэрлэлэр.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

Ол эрэри оскуолада өһөнү идэбэ үөрэтин, итинни сүрүн ирдэбиллэригэр олоһуран оһоһулулубут 1979—1985 сс. нэһин быһаан ыраадынан толоруллубатада. Оскуола реформатын олоххо киллэрингэ аналдаах учебнай-производственай базаны тарыһин 1986—1990 сс. нэһин быһаанын иһи кылаады соруу-даһтара эһиэ толоруллубатылар.

# Үөрэнээчиллэри үлэбэ үөрэтини реформа көрдөбүллэрин таһымыгар

(Бүгүүтэ. Иини 2-с стр. көр.)

Оскуола реформатын олоххо иллэрин ааспыт икин сылыгар үөрэнээчиллэр общественнай туһалаах онгоруу таһаарылаах үлэлэрин тэрийнигэ аналлаах үлэлэрин миэстэлэр оскуолалар мастерскойдарыгар 271 онугар 162 эрэ, базовой совхозтар, промышленнай предприниелар производственной объектарыгар 95 миэстэ онугар 52 эрэ бэлээннилэр. Олортон биэр да аттестациялана, даспордана илик. Икин 50-нуу миэстэлээх үлэ сыннаалан лаадырдарын онугар биэр (Эрилик Эристин аатынан совхозка), тобус хонуу-таады отуу онугар биэр эрэ (Субуруускай аатынан совхоз Волтоногугар) тутулла сымдаллар. 1986 сылга тутулан бүтүүхтээх Диринг орто оскуолатын уонна интернат-оскуола учебнай-производственной тутуулары Эрилик Эристин аатынан совхоз уонна промкомбинат буруйдарынан тодулунна.

«Мугудай» совхоз директора Сергеев С. Н. оскуола производственной үөрэхтээһинигэ анал тэриммит корпунун совхозка хонтуора дьэ онгостон баран быһыл да босхолуур былаана суох. Сергеев С. Н. оскуола реформатын сүүн хайысхатын олоххо иллэрин туругар райсовет исполкомутар отчуоттаабыта. Онно совхоз үлэтэ мөлүөбүнэн сыналламмыта. Совхоз бу пилеткада үөрэнээчиллэри производственной үөрэхтээһинигэ уонна үлэ сыннаалан лаадырдарын базатын тэрийнигэ былааннаах үлэни ытара ирдэнэр.

Оскуола реформатын сүүн хайысхаларын ирдэбиллэригэр сон түбэһиннэрен үөрэнээчиллэр сылы эргичин үлэлэрин производственной биригээдэлэрин Диринг оскуолатын холобуруун тэрийни оройуон оскуолаларыгар бытаанын тарсар. Диринг Уһун Алдас ферматыгар ферма-кылааһы тэрийн эдизилээ икин күн түөртүү доарканы солбуун үлэниллэр. Адыс доаркаттан түөрдэ ололорго наставнигытыр. Ити күннэргэ сүөсүһүттэр олбу-солбу сыннааналлар. Кыргыттар солбуулар күннэригэр үүтү ыһыгыга бэйэлэрин икин ардыларыгар уонна ыаньыкыттары кытта күрэхтэхэллэр. Солбуубут күннэригэр ким төһө үүтү ыабыта табылсаага толоруллан иһэр.

Фермада сүөһүнү итин түөртүрүн үөрэтэр толору оборудованиелаах кылаастаахтар. Одолор үлэлэрин нэмнэригэр итин аһылыгынан босхо хааччыллаллар. Үөрэнээчиллэр сылы эргичин үлэлэрин производственной биригээдэлэрин салайымыта Диринг орто оскуолатын производственной үөрэхтээһинигэ маастара, тьа хаһайыстыбатын специалида Иванова Л. И. кырата суох сыратын биэрэр. Производственной объектарга сөптөөх үөрэнэр үлэлэрин усулуобуйаны тэрийни оскуоланы бүтэрэн производствода үлэлэрин да, үөрэхтэ барар да мичаттар чин уонна дирин билини ылааларыгар, идэни таба талалларыгар көмөлөһөр. Онон тьа хаһайыстыбатын рабочей кадрдарын бэлээнээһинигэ дирингэр бачымынара атын оскуолаларга кыргычк өйөнөрө наада.

Үөрэнээчиллэр сылы эргичин үлэлэрин производственной биригээдэлэрин билини оройуонмут усулуобуйатыгар үстүүнү (сүөһү интинигэр, мастерскойдарга, механизацияда) бастайааннай састааптаах гьна тэрийнэхтэ наада. Үлэлэрин былаана, тэрээһинэ, салаата, үлэ төлөтүрө — барыта базовой тэрийнээ-

лэр, үөрэнээчиллэр производственной биригээдэлэрин сага тахсыбыт балаһыаньаларыгар ологуран тэрийлээхтээх.

871 үөрэнээчиллээх Чурапчы орто оскуолата «Агропромстрой» мехколониатын, райпотребобщество, өрөмүөннүүр-техническай предприниэ, «Чурапчы» совхоз курдук бөдөң уонна кьахтаах базовой предприниелардаах. Бу оскуолада идэбэ профилынан бэлээнээһини холобуруга тууар, көрдөрүүлээх буолуохтаах этэ. Хомойуох иһин, райпотребобщество председатели Монастырев Н. И. күн бүгүнүгэр дирин биэр кабинеты кьыйан тэрийтэ илик, биэр өдө ретистрацияламмит үлэлэрин миэстэтэ суох. Оскуола, үлэ сыннаалан лаадырын Төһүргэстээххэ балааннаа олодор. Монастырев Н. И. дьин-чакчы партиянайдык, государственнайдык сыһыаннаан «кулдуннари тэрүттэригэр» үөрэтини тэрийнэрин онугар «дьизм суох» дьиз ааттаан оскуоланы кьыта дуогабардаһарган акаастанар. Ити кьытаанактык сэмэлэниэх тустээх.

Өрөмүөннүүр-техническай предприниэ (управляющей Тимофеев Ф. А.) пилетка устаа кабинеты тэрийбэтэ. Сыгчак былырыны кабинетка дьиз ааттаан биэр хоһу биэрдэ. Автомашинаны үөрэтин ытылаар курдук да, биэр да үөрэнээччи водитель праватын ылабата. Үөрэнээчиллэр сайынгы үлэлэрин уонна сыннаалан лаадырдарын тэрийнигэ өрөмүөннүүр-техническай предприниэ кьыттыны ыла илик. «Агропромстрой» мехколониата ааспыт үөрэх сылыгар «тутуу тэрүттэригэр» үөрэтэр кабинеты тэрийдэ эрээри, үөрэнээчиллэри үлэлэрин миэстэтэн хааччылма илик. Сайынгы кэмгэ үлэ фронун тэрийбэтэ, үлэ сыннаалан лаадырын базатын тутула.

«Чурапчы» совхоз бөрт кьылаас кэмгэ фермада сүөһүнү итин базатын тэрийн, үөрэтини садалыыра эрайиллэр. Чурапчы орто оскуолата сайын бу совхозка 75 оҕону итин сезон устаа канын да базата суох сүрдүргэ хаппыста үүннэринигэр, күрүө тутуугулар үлэлэттэ. Совхоз оскуолада утары баран үлэ сыннаалан лаадырын тутара ирдэнэр. Совхоз салалтата оҕону үөрэтингэ уонна сайынгы үлэбэ оскуола администрациятын кьыта нэскиллээх былааннардаах. Бу дьаһаллары олоххо иллэрин дьиз эрэнэбит. Үөһэ экилэбитин курдук, IX-X кьылаастар үөрэнээчиллэригэр реформа көрдөбүлүгэр сөптөү үлэлэригэр усулуобуйа ыраадынан тэрийлээ илик.

Оскуола реформатын сүүн хайысхатын — ыччаты үлэбэ итинин, үөрэтини уонна ол учебнай производственной базатын тэрийниги — олоххо иллэрингэ туһайылыбыт былааннаах сүүн сүрүдүдүтүрүтү нэмнэргэ толоруллубатахтарын биричиинигэ базовой хаһайыстыбалар, тэрийтэлэр, оскуолалар салайааччылары уонна кинилэр мөлөктиттэра бэйэлэрин производственной былааннарыгар кьилэрбэтэхтэрэ. суолта биэрэн айымьылаахтын үлэлэбэтэхтэрэ, сүрүдүдүтүрүтү туолууларын кьытаанак хонтуруолга ылабатахтара, эппитинээ суох сыннааннаспытара буолаллар.

13 №-дээх СПТУ (директор Максимов М. М.) XI пилетка сылларыгар 727 рабочай кадрдары үөрэттэ. Онтон Чурапчы оройуонун совхозтарыгар 449 араас идэлээх рабочайдар ылаахтылынылар. Учлище социалистическай нуоталаһыгыта 1985 сыл түмүгүнэн куһағана суох көрдөрүүлээх. Бьыыл учебнай-

производственной таас мастерской уонна түөрт квартиралаах уопсай дьэ үлэбэ илриэхтэрэ, үөрэнэргэ, үлэлэригэ усулуобуйа салгыы түпсүөгэ.

Ол эрээри учлище үөрэнээчиллэри ылы былаанын сылтаа толорбот. Оройуон совхозтара СПТУ-да үөрэтэрин былаанын тодоннор пилетка сылларыгар 245 үөрэнээччини ытара былаан 158-нан эрэ толорулунна. Ол итингэр Эрилик Эристин аатынан совхоз 65 онугар 35, Субуруускай аатынан совхоз 26 онугар 12, «Мындааайы» 42 онугар 24 эрэ мичаты үөрэттэрдилэр. Оттон оскуолалар СПТУ-да ыарахан итинилээх, үөрэххэ ситиспэт оҕолору ытталара берүкүтэ суох үгэскэ кубулуйда. Оскуолалар кьиниги ус сылга СПТУ-да оҕону ытара былааннарын тохтулар. Ол курдук, Сьылан, Диринг, Хаһайхсыт, Арьылаах оскуолалара кьини ус сылга биэр да үөрэнээччини кьыпатылар. Хатылы, Хадаар, Чаньыр, Айма, Волтоно оскуолалара 1—2 оҕону ытара былааннарын мугурданылар. Үөрэххэ киррэн баран араас биричиини 19 үөрэнээччи уурайда, Чурапчы орто оскуолатыттан — 4, адыс кьылаастаах оскуолатыттан — 5, Мугудайтан, Вахсыттан — 2-ли үөрэнээччи.

Үөрэххэ ылы былаанын толорууга учлище бэйэтин өттүтүн үлэ эмиз мөлүөх. СПТУ үөрэх-итини үлэтин тулсаран, материальной базатын хагатаан ыччат баба өттүнэн калэр усулуобуйатын тэрийнэхтээх. Рабочай кадрдары итин таһаарар сөптөөх учлищебытыгар бөлбөмтө ОАПХ да, совхозтар да өттүлэриттэн күүһүрүүхтээх.

13 №-дээх СПТУ тьа хаһайыстыбатын араас идэлээх рабочайдарын итин таһаарар: тракторист-машинистары, ферма механизатордарын, овощеводтары, элентромонтердары, сварщиктары о. д. а. Итинэн сибээстэн учлище — производственной хаһайыстыбалаах буолара балаһыаннаан ирдэнэр. Хаһайыстыба сүүн сыла-соруа производственной үөрэхтээһини кьыттыны сөптөөх таһымка тутуу, программа ирдэбиллэргэ сөптөү түбэһиннэрен сирин аһыгы технологичнаан тагастааһыны, тьа хаһайыстыбатыгар биричиинигэр оһыгы уонна наука ситинилэрин олоххо иллэрини. Итинэн сибээстэн учлищеда бастайааннай сыһыарыллыбыт учебнай хаһайыстыба аналлаах сирдээх буолуохтаах. Учлище салалтатын өттүттэн базовой Карл Маркс аатынан совхозтан сирин сыһыары тыһуунан тууорсуу оройуоннаады агропромышленнай холбоһук салалтатынан бөлбөмтө ылаабыта. Учебнай хаһайыстыбаны тэрийниги билигин нэм көрдөбүлүгэр дьүөрэлэрин кэм кэллэ.

XII пилеткада СПТУ үөрэнээчиллэрин идэбэ үөрэтини нэскиллээх былаана сылларынан чуолкайданыахтаах. Итинэхэ производствода ордун наадалаах идэлэргэ үөрэтэрин бөлбөмтө доохтук, нэскиллээхтик үөрэттиллээхтээх.

СПТУ XII пилеткада үлэлэрин программатын толорууга ОАПХ, базовой совхозтар, үрдүнү партиянай, советскай органдар хамсаатылаах көмөнү оҕороллоро эрайиллэр.

Үлэ бэйэ кыһтэра — реформа биэр сүүн хайысхата. Үөрэнээчиллэр сайынгы сыннааланнарын, үлэлэрин тэрийни кэнини сыларга балачча тубуста. IV—IX кьылаастар үөрэнээчиллэрин 92 бырыһыаннара ол иһингэр VII—IX кьылаастар үөрэнээчиллэрин 95 бырыһыаннара тэрээһиннээх үлэни хабыллар буолла. Үөрэнээчиллэр

X пилетка сылларыгар 1,5 мол. солк. бородууксуйаны оҕорбут буолаахтарына, XI пилеткада 3 мол. 90 тыһ. солк. оҕорбуттара. Бьыыл сайын балабан ийин 5 күнүнээри туругуна үөрэнээчиллэр 409 тыһ. солк. үлэни толордулар: 646 тонна оту, 539 тонна эбэн аһылыгы бэлээнээтилэр, 639 тонна үүтү ытылар, 180 тыһ. устууна киррнччэни оҕордулар. 1654 ийройи көрөн-харайан 60 тонна привели ылаахтар, 39 кь. капиталнай бүтэни туттулар.

Үөрэнээчиллэр үлэлэрин уонна сыннааланнарын былааннаахтык тэрийн үлэлэтэр оскуолалар ахсааннара элбээн иһэр. Хатылы (директор Чечебутов Д. Н.), Диринг (Павлов Д. С.), Одылуун (Егоров Э. Е.), Мугудай (Протодьяконова В. Г.), Бахсы (Петров В. И.), Чаньыр (Флегонтов Е. А.), Сольонь (Кронников Н. Д.), Хадаар (Божедонов П. В.), Чурапчы адыс кьылаастаах (Винокурова Л. М.) оскуолалара бэйэ үлэ иһиннэригэр үөрэнээчиллэри 100 бырыһыан хабаллар.

Сайын устаа 253 учуутал, воспитатель итээччинэн үлэлэттэлэр. Олор итээригэр Абрамов Д. А., Жирков В. М., Собанин Н. Г., Сидоров Д. М., Федоров В. А., Барашков И. Е., Адамов И. Н. о. д. а. уопсуукаларын кэмнэргэ сыннааммакка сыраластылар.

Ол эрээри оҕо сайынгы сыннааланын тэрийнигэ угус итээстэр, быһаарылма илик бөлбөмтө, көтүүтүлэр сыд ахсын хатылана тураллар. Холбуур, үөрэнээчиллэр үлэбэ холбоһуустарын тэрийни, салайааччылары наставнигытары дьизаһын муус устар иһинэн чуолкайданыахтаага кьыаллыбат. Үлэ, сыннаалан лаадырдарын начальниктарыгар, итээччилэригэр семинар-практикум кьизини хабаан ытылылыбат, соруу туруоруллубат.

— Оройуон 26 үлэ, сыннаалан лаадырдарыттан 13-рэ эрэ наспордана, оттон атытара ирдэбилгэ эппиттээбэттэр.

Сөптөөх база тэрийлээбэтэрин «Чурапчы» совхозка «Колдунчээн». Субуруускай аатынан совхозка «Ностер» лаадырдар, Эрилик Эристин аатынан совхозка Чаньырдаады пионерскай лаадыр аһылыбатылар. Чурапчы орто оскуолатын үөрэнээчиллэрин «Артыс», «Улыбна» үлэ, сыннаалан лаадырдар күнүскү лаадырга кубулу-туллубуттара. «Мындааайы» совхоз салаатата «Антрес» лаадырга сөптөөх үлэлэрин, сыннаанар, санитарнай-гигиеническай усулуобуйалары тэрийбөккэлэр лаадыр эрдэ сабылына.

Итинини үлэ, сыннаалан лаадырдарыгар олоор үлэлэрин усулуобуйалар көрдөбүлгэ эппиттэрин буолааларын туһугар, районо, саннидетация, агропром үлэлитэрин профсоюзун райкома базовой хаһайыстыбалартан эппитинээһини күүһүрдүүхтээхтэр.

Орто оскуоланы бүтэрээчиллэри үлэбэ аттаран туруоруу улахан суолтаах. Кьиниги ус сылга 1027 үөрэнээччи оройуон орто оскуолаларын бүтэрэн олох иһин аартыгар үктэнилэр. Бүтэрииттэрин 452-лэрэ совхозтарга, 92-лэрэ оройуон кьинин промышленнай, тутар, хааччылар тэрийлэлэригэр аттарыллан ытылдылытара. Үрдүн үөрэххэ 161, орто анал үөрэх заведениеларыгар 50, СПТУ-да 59 ийрибиттэра.

Үлэбэ аттаран туруорар оройуоннаады комиссия уонна райсовет исполкома выпускниктары үлэбэ аһыгыра кьинигэр оскуолада ылыбэ идэлэрин

ирдэннэхтээх. Идэлэрини үлэлэрин мичат ахсаана олус дьара — выпускниктар 14 бырыһыаннара.

Бьыыл орто оскуоланы 278 үөрэнээччи бүтэрииттэн 126-та совхозтарга, 32-тэ оройуон иһини тутар, промышленнай, хааччылар тэрийлэлэригэр аттарыллан үлэни таргастылар. Совхозтарга тахсыы мааны: Эрилик Эристинигэ — 31, «Мындааайыга» — 14, Карл Маркса — 12, «Чурапчыга» — 35, «Мугудайга» — 21. Совхозтарга таһаарыны, сүһүнүнэн, райсовет исполкомун муус устардаады быһаарымытын быһылытынан ытылынына. Ол эрээри Чурапчы орто оскуолада шейтээх «Чурапчы» совхозка райсовет исполкомун быһаарымытын 10 оҕону таһаарыахтаадын толорбото. Оскуола директор таа, Дорофеев А. М. иһин бөлбөмтө ылаахтаах. Мааныаа комсомол райкома көмөнү оҕоруохтаах.

Комсомольскай дьүөһөһүнэн оройуон совхозтарыгар үлэни тахсыбыт эдэр үлэлитэрин производствода таба аттаран үлэлэтин улахан суолтаах. Фермаларга үлэниг иһин тийбэтэни сүөһү үлэлэрин таһаарыныга болортоо туруорулуохтаах. Выпускниктарга үлэниллэригэр, ололорлорутар, сөптөөх усулуобуйаны тэрийнэхтэ. Бу өттүнэн «Чурапчы» совхоз өгдөлөннөлара балачча үчүгүйдик дьаһанылар. Бөрөбэ, Улахан Күөлгэ, Кьизингэ, Уһун Күөлгэ Чурапчы орто оскуолатыттан, интернат-оскуолаттан уонна олохтоох оскуолалартан үлэни тахсыбыт мичаттарга бары өттүнэн сөптөөх усулуобуйа тэрийлине. Ол эрээри оройуон сорох совхозтарыгар, холобур, «Мугудай», Эрилик Эристин аатынан совхозтарга, билигин да сөптөөх усулуобуйа тэрийлээ илик, уопсай дькэлэр тыннылар, эһин-арымын, илэһини хааччыны ситэтэ суох. Бу итээстэр туоратылаахтаахтар, Төлөй өгдөлөннөтүн 7 эдэр маньыкытара үһүс сылын фермада үлэни хаалара ыгырымылара сир аһын өйөнүөхтээх. Сельсоветтар исполкомнара, комсомольскай тэрийлэлэр төлөйдөр ыгырымыларын мичаты кьыта үлэлэригэр кьизини туһаныахтаахтар.

Бу күннэргэ совхозтар дирекциялара, оскуолалар администрациялара үөрэнээчиллэри үлэбэ үөрэтингэ, итингэ уонна идэни биэрингэ 1987 сылга, ону тэгэ XII пилетка устаа материальной базаны оҕорууга кэскиллээх былааннары биэрэгэтэхтээхтэр. Итинэхэ терүт докумуонунан райсовет исполкомунан 1984 сыл алтынны 24 күнүгэр биэрэгэттиллибит 242 №-дээх быһаарыны буолуохтаах. Үөрэнээчиллэри үлэбэ үөрэтини, итин учебнай-производственной базатын салгыы бөбөгөтүүгэ маньын соруулар тураллар.

— бастайытынан, оскуолалар учебнай мастерскойдарыгар 430, базовой совхозтар, промышленнай, тутар тэрийлэлэр производственной объектарыгар өдөлорго аналлаах 154 рабочай миэстэлэр оҕорулуохтаахтар.

— иккиннэн, пилетка сылларыгар учебнай-производственной мастерскойдар, производственной сыахтар былаан быһымынан туттулуохтаахтар; — үсүнүнэн, 25-тин миэстэлээх хонуулаады отуулары тутуу нэскиллээхтээх;

— төрдүнүнэн, үөрэх кабинеттарын кэптэтиллээхтээх, оборудованиенан толору хааччылылаахтаах.

## Хаһыам сүрүйүүтүн сэнээрэллэр

### БААЙАБАНЫ—ТУҤАБА

Курааны утары охсууу бопуруоһун оройуонмут хаһыатыгар Г. түү» дьиз ыстатыгытын Егоров, П. Мицигин уонна В. Ермолаев саамай уонна онон сибээстэн сөптө туруорбуттар. Ер-

молаев «Нүбүгү» сөһүүлэр уонна нүөлсүмүтү дьиз ыстатыгытын олус сэнээрэн аахтын уонна онон сибээстэн санааларын баһынах, «Чурапчы»

совхоз Арьылаахтаады өдөлөннөһүгэр 800 гектар иһинээх Ваайада дьиз бөдөн от үрөх баар. Курааннаан кэли аһыныа үүһүмэт буолла. Бу үрөххэ нүөлсүтүү үлэтин ытатан, кьинигэн ылылар үүнүүнү үрдэтэр кэм кэллэ. Ваайадада намыһах сиринэн 80 см дириннээх, хоруну оҕоруохка наада. Итингэ табыгастаах сүрдүнүн көрөн алыах буор быһыттары тутуохка Аһыллар-саатары оҕорор өссө өрдүк буолуо. Хаһайыстыбада улахан туһаны аралбат Таба Баады дьиз күөл уутун уруксу быһытынан Ваайадада түһэрнэхтэ сон. Оччоҕо бу күөл ууту күһүн сиринэн үрөххө диринник иһинэ.

Бу санаалары совхоз салаатын сибээстэн учуоттуу дьиз эрэнэбит. П. ПОТАПОВ, Үлэ исторана.

